

BOŠNJAČKA STRANKA

KOALICIJA „ALBANCI ODLUČNO“ – FORCA, DUA i AA

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Broj: 28-10-1/18

Datum: 28.10.2018. godina



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. 10.	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-279		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje ministru finansija, gospodinu Darku Radunović:

Uvaženi ministre,

Kada se javljaju na konkurse za organiziranje koncerata na kojima se ne naplaćuje ulaz, kao npr. za razne manifestacije po trgovima i druge proslave, za turističke organizacije i općine, agencije iz Crne Gore, shodno Zakonu o PDV-u, zaračunavaju PDV od 21% na čitav iznos. Na iste te konkurse se javljaju ili ih čak sami naručioci pozivaju agencije iz regiona. S obzirom da uslugu obavljaju u drugoj državi, te firme ne zaračunavaju PDV svoje države, a shodno Zakonu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u Crnoj Gori ne plaćaju nikakav porez, jer ga plaćaju u svojoj državi. Na taj način su naše kompanije u startu nekonkurentne za iznos PDV-a. Turističke organizacije i općine nisu PDV obveznici, pa se tako organiziraju manifestacije, čiji budžeti budu i po nekoliko stotina tisuća eura, a država ne naplati ni cent PDV-a. Uz sve to, kompletnu uslugu rade agencije koje nisu iz Crne Gore, tako da sav novac odlazi vani. Ovo se ne odnosi na koncerte na kojima se naplaćuje ulaz, jer se tu PDV od 7% plati kroz cijenu ulaznice.

Na koji način ćemo zaštititi domaće kompanije ili im je rješenje da otvore firme u susjednim državama?

Je li to propust u Zakonu o PDV-u ili u primjeni istog zakona?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

BOŠNJAČKA STRANKA

KOALICIJA „ALBANSKI ODLUČNO“ – FORCA, DUA i AA

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Poslanik,
Adrijan Vuksanović

Adrijan Vuksanović



Crna Gora
Ministarstvo finansija



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

PRIMLJENO:	20. 11	20	19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-279/2			
VEZA:				
EPA:				
SKRAĆENICA:			PRILOG:	

Br: 01-16882/2

29. oktobar 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
GENERALNI SEKRETAR

- n/r g-dina Aleksandra Jovićevića, generalnog sekretara -

Poštovani g-dine Jovićeviću,

U prilogu Vam, shodno članu 188 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje poslanika Adrijana Vuksanovića, a koje se odnosi na poreski tretman usluga koje pružaju nerezidentne agencije za potrebe turističkih organizacija i opština u Crnoj Gori preko estradnih umjetnika za razne manifestacije po trgovima i druge proslave.

S poštovanjem,



MINISTAR

Darko Radunović

PITANJE:

"Kada se javljaju na konkurse za organizacije koncerata na kojima se ne naplaćuje ulaz, kao npr. za razne manifestacije po trgovima i druge proslave, za turističke organizacije i općine, agencije iz Crne Gore, shodno Zakonu o PDV-u, zaračunavaju PDV od 21% na čitav iznos. Na iste te konkurse se javljaju ili ih čak sami naručioci pozivaju agencije iz regiona. S obzirom da uslugu obavljaju u drugoj državi, te firme ne zaračunavaju PDV svoje države, a shodno Zakonu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u Crnoj Gori ne plaćaju nikakav porez, jer ga plaćaju u svojoj državi. Na taj način su naše kompanije u startu nekonkurentne za iznos PDV -a. Turističke organizacije i općine nisu PDV obveznici, pa se tako organiziraju manifestacije, čiji budžeti budu i po nekoliko stotine tisuća eura, a država ne naplati ni cent PDV-a. Uz sve to, kompletnu uslugu rade agencije koje nisu iz Crne Gore, tako da sav novac odlazi vani. Ovo se ne odnosi na koncerte na kojima se naplaćuje ulaz, jer su tu PDV od 7% plati krooz cijenu ulaznice.

Na koji način ćemo zaštititi domaće kompanije ili im je rješenje da otvore firme u susjednim državama?

Je li to propust u Zakonu o PDV-u ili u primjeni istog zakona?

Odgovor tražim i u pisanoj formi."

ODGOVOR:

"Organizovanje koncerata podliježe obračunu i uplati više poreskih obaveza, a zavisno od toga da li se ugovaranje samog nastupa i isplata autorskih naknada – honorara, vrši direktno izvodjačima ili se, što je najčešći slučaj, kao posrednici pojavljuju agencije koje nijesu poreski obveznici Crne Gore.

Odredbama člana 3 **Zakona o porezu na dodatu vrijednost** ("Sl. list RCG", br. 65/02...16/06 i "Sl. list CG", br. 64/08... 50/17) predmet oporezivanja PDV je promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu, kao i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

Odredbama člana 12 stav 1 i 2 i člana 17 Zakona o PDV, propoisano je da kada strano lice pruža usluge domaćem pravnom licu koji nije PDV obveznik, primalac usluge ima obavezu da obračuna i plati PDV na usluge stranih lica, u skladu i na način propisan članom 18 stav 8 i članom 36 stav 1 i 2 Zakona, na uplatni račun: 820-15112-21 - Porez na dodatu vrijednost na usluge stranih lica. Osnovicu za obračun PDV čini iznos isplaćene naknade.

Napominjemo, da je odredbama člana 17 stav 4 tačka 3 podtačka a citiranog zakona propisano da se mjestom prometa usluga smatra mjesto u kojem je usluga stvarno izvršena ako se radi o uslugama koje se odnose na pristup kulturnim, umjetničkim, naučnim, obrazovnim, sportskim, zabavnim i drugim sličnim događajima (sajmovi, izložbe i slično) uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem na tim događajima kao i usluge organizatora tih događaja, pruženih licu koje nije poreski obveznik.

Takođe, napominjemo da domaće pravno lice, koje koristi usluge stranih lica koja nemaju sjedište u Crnoj Gori a nijesu imenovala poreskog zastupnika, dužno je da za izvršene usluge tog stranog lica, saglasno odredbama Zakona izvrši obračun i plaćanje PDV.

Shodno Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Crna Gora primjenjuje sa drugim zemljama, odedbe ugovora koje regulišu oporezivanje umjetnika, propisuju da dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač od ličnog obavljanja djelatnosti muzičara u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici. To znači da, ukoliko

muzičar-rezident neke druge države ugovornice, ostvari u Crnoj Gori dohodak od ličnog obavljanja djelatnosti, Crna Gora, kao zemlja izvora toga prihoda, ima pravo da oporezuje taj prihod.

Ako dohodak od lično obavljenih djelatnosti izvođača ne pripada lično izvođaču, nego drugom licu (npr. agenciji), taj dohodak se može oporezivati u državi ugovornici u kojoj su obavljene djelatnosti tog izvođača. To znači da, ukoliko se dohodak ne isplaćuje direktno izvođaču, nego drugom licu (npr. agenciji), Crna Gora, takođe, kao zemlja izvora toga prihoda, ima pravo da oporezuje taj prihod.

Takođe, ukazujemo da je odredbama člana 29 stav 3 **Zakona o porezu na dobit pravnih lica** ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16), propisano da je obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku po stopi od 9% na prihode koje isplaćuje nerezidentnom pravnom licu po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog ili sličnog programa u Crnoj Gori.

Imajući u vidu prethodno navedeno, proizilazi da je pravno lice, koje je obveznik poreza na dobit pravnih lica u Crnoj Gori, prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog ili sličnog programa u Crnoj Gori, dužno da obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku po stopi od 9%.

Takođe treba napomenuti da je odredbama člana 13 **Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja** ("Sl. list Crne Gore", broj 29/13) propisano da su organizatori kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija dužni su da poreskom organu prijave prihode koje ostvare nerezidentna lica u vezi sa tim manifestacijama i, po tom osnovu, izvrše uplatu poreskih obaveza, u skladu sa poreskim propisima.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne odnosi se na tretman PDV, već se isti plaća po izvršenoj usluzi i mjestu vršenja usluge.

Prema tome uzimajući u obzir prethodno navedeno domaće kompanije nijesu u neravnopravnom položaju i po ocjeni ovog ministarstva, ne radi se o propustu u Zakonu o PDV-u, niti u primjeni istog.